

RP. 1-34 dnFD 3/3/46 H.M. Mohlabe  
 754/54 Calendar; beliefs K34/82. Bethany Min  
 and knowledge regarding phenomena natural FEB 13 1946  
 Trichardtstad  
 28/12/1945.  
 15 pp £1.50 ms  
 Tebô

Dilô tšena kamoka tšena dihlodile ke  
 fuwane (fuwebejane xoba kxôtwane)  
 ke bô letšatši; kxwedi, dinawedi molalatladi;  
 ke dilô tše dinao xodimu, tša mo xodimu  
 lefase ke ditšaba, mebotso, dinoka, dihl-  
 are le mabjane. letšatši ke le lexolo, kaba-  
 ka laxore ke motuwa marungwana malatši;  
 le malatšana ba a xanetšana, malatši ore le-  
 tšatši le tšwa bodibeng, malatšana ore letšatši  
 le tšwa phoxong ya Morula, wa nnete ke-  
 mang, wa nnete ke Malatši. here xe letšwa badi-  
 beng, wa fumana e xoba selô se sengwe  
 sa thetebudi, le sena mahlasedi a man-  
 thsarara a orenge xe ore ke a lelebella a xo-  
 fakha. ka ona mahlasedi a le kxôna hudu xe  
 dira phišô, a selemô ke a matelede hudu  
 hudu, xe ele xane xa mosejane o, bôna xe odu-  
 tši moriting ware ke lebella mola letšatšing  
 o bôna le bēnyā, ke ōna a šetšō a phahle-  
 xane le phišô ya mobu. Mahlahledi el ma-  
 tšā, ke a matšopana, re nobōna ka matšō xe  
 relebella xe letšatši le sa thōma xohlaba. ka ōna

754

K34/82

2

mantšharana a, xe letšatši le na rōta, etlaba le di-  
 rile kapoko, moret, wa letšatši; ke xone puleny-  
 ana (mothšauleda), le selemo o xōna morōtō  
 wa letšatši, e <sup>ma</sup> fuma letšatši le fisisā fisa-  
 letšatši le re xohlaba bodibeng, la xoma la dikela  
 bodibeng, la xoma la dikililā le bodiba la ya  
 la tšwa mokokeng wa lōna bohlabā tšatši, bya-  
 le byale. Baloi ba, letšatši le e rōtola, xe  
 le dirile na o na mokwa o we, la xoma na tše  
 la ya lōna bošeto kōwa, batho na moka ba ka-  
 o metšhe. Ke o na ba xanetsā, ba xo tšōša bošeto  
 ba xo šupa. Letšatši ke mollō wa lefase, emp-  
 a le xe hwebeyame a dirile na tšebō ya xaxwe  
 xone batho ba tšele, le dilō ka moka tša lefase.  
 Lebana la selemo xe letšatši le fisa le nyantsā  
 ditaba tše dintši; le dilō bathong. Ka lōna leb-  
 ana lewe kxōši e fumana ditšomo tše dintši  
 tša xoloba pula. Ditaba tša letšatši le dilō  
 ke tšena, dilō xe mosadi a nthšitšhe mpa,  
 xe pula e kane ke nyana xona byale xwa tšu-  
 lea phezō (borwa), mmei wa letšatši, byale  
 o kwa batho ba beladela ka xone kxōši nabe e  
 bōne ditaba tše tša letšatši; kxōšing ya bokete  
 pula e ana, byale kxōši e tla leka ka maatla  
 xoya le dingata, le xatibela difate ka dilhane

754

K34/82

3

xone rhefô ya sene ya tsena nateng ya xaxwe, byale  
 ka monatô ka mowe, a fone napa ya xaxwe ka  
 mphoko. Ke letsatši le ka tswela pele le xofišā,  
 ba swanetšē xoya badimung, ke xone badimuni  
 ba belaela, selô se se babotšano dilô tsē ka  
 mona ke ditabola. Dilo ka mona ke tsa tsōn a  
 diišā ke sethoāba kxōšing. Tsena ka mona ke  
 ditaba tša letsatši, ditaba tša letsatši ka difele  
~~Po Pula~~. Eneša ke batho, ka tsela e, ba tšwa-  
 ya hwebeyane ditaba, ka xobeya letsatši, ba ba p-  
 ola letlalo la motho, ba thšetšē ditlale tša bōna,  
 xone ke mani ahe ke ethōma xoduma le lero-  
 ti xe lehe ke thōma xovōtha, ke mona ba tsēe le-  
 ratš, ba lephahlayany e le malekō, ke mona ba fō-  
 the le numā, ba šupe mani, ke mona ba thō-  
 obe lefalatšā mani, ke mona mani a palakana.  
 Kahleng kxōši e nyaka xo neša pula, byale  
 ka xe pula e hupya ka madi a motho, dikxotla  
 batho ditšwa le thōšō la xo tsōma ba nyakēla  
 motho, xe ba ka mōna ba mošupa ka monwana  
 ke mona a ya mowe dikxotla batho dineyo xōna  
 ba monwana ba mošupa leleme xone a sekōne  
 xobolabola, ba monwana ba yo beya kxōši, ke mo-  
 na ba yo foka manakana a pula ka madi a  
 xaxwe. Pele ka xone ba yo foka kxōši e hlaba

754

K34/82

4

mokhozi wa xone le hlôkômêle bana balena, ba seke  
 ba khora ke metsi a noka. Byale ke bale mowe  
 xonapo le manana a pula, ba dira mokubêta, xw  
 eba le mtsi o mongaka, mui ona o dira maru,  
 ka lona lebatsi lewe, ka lebana la na morizi pula  
 ekholo e khôma xona, etsêya bošeto le mošetare, din-  
 ona kamona tša tlala. Moklang e khula otlakwa  
 ba bangwê ba nyaka ngwana a sa bônale, ke mo-  
 ka molone wa feta le pula, kxosi a lakwa ke  
 epe le hlôkômêle bana balena, e nyaka xo tšiša  
 mokhoxê wa yona, xo bônala xone o tšene ke di-  
 noka ka xobane metsi ebe e le a mantši. Ke m-  
amundi <sup>[cf p. 345P]</sup> a sepela le dingaka xo nyana xo tšeba  
 se seššere xo ngwana, dingaka le tšona xe dibô-  
 na xone ditaba dišepetše ka tšela ya xofoka  
 pšela manana a pula, ke moke bare ngwana  
 xa xona o tšene ke letšala (moku) ke xone kxosi,  
 xe a nyaka xo tšebišiša, bare, kxosi ke maku  
 byale pula e nele maku a moššene, xoba o  
 ya xa sedupe le yena o tla nomatšä, byale, ka  
 xobane kxosi xa e teiwä. Ke pula e nele, motho-  
 yo mongwê le yo mongwê, mokolo wa xaxwe wa ti-  
 ya, xe a lema le xo khutšä a nyane xo khutšä, xa  
 xo thabe batho fêla le dita kamona tša lefase,  
 o tla bôna lefase le nyane tša dita kamona, tše di-

754

K34/82

5

bwa<sup>o</sup> ka fase xa mōbu, byale ka, mauwe, dinhlwa.  
 a-mahura, methšēthšē le dinhlwa, le din<sup>h</sup>kh<sup>h</sup>kh<sup>h</sup>-  
 ununu tšē dingwē, di<sup>x</sup>wē<sup>kh</sup>wē di<sup>o</sup>pēla dit<sup>h</sup>  
 dikōpēlō marareng, matlapa khēere a kitima ma-  
 bapōng a dinoka. Dip<sup>h</sup>ōpōlō ka moka dit<sup>h</sup>habile  
 dit<sup>h</sup>xana ka mok<sup>h</sup>wa o dit<sup>h</sup>xonaro. Byale ke mok<sup>h</sup>wa  
 o bareng pula ke mahura a lefase, lefase le lona  
 le ahōna la mela dilō tšā koleswanetsā (dikala),  
 byale ka dihlare le mabyane le maloba a mang-  
 wē. leduma xona le lentšū le lengwē la ka  
 thekō xa bokone bare ke madie leina la lona,  
 ba bile ba le ōpēla ka kōpēlō e bare<sup>o</sup>, "nthš-  
 wana lela madie ke motla le pula madie". Ka  
 mararo o tlakwa leduma ka xore tšibidibi, ka  
 nnete ke moka letlile le pula, xotlana pula e  
 batse ya xohlaka dibee. Ka nga ya Bopedi wa  
 bōna le hlomatsā ka theko ya xōna, ke naka le  
 le thata, le tliša phefō, le ditladi, le xōna xore  
 xotla phefō o tla bōna manu a kitima, ke a  
 sa hlaxiša phefō xoba ditladi, e hlaxiša sefakō.  
 leduma lena la madie, ke leduma lele batse  
 kudu xa leferole dipelo, le xe pula ena xa le  
 beufiši, motho e mosepela, le xona pula ya lona  
 a tšibele ke motho. Ditladi lentšū la xotla  
 le ditladi, motho yo mongwē le yomongwē, o

754

K34/82

6

leka ka maatla xo setsi seletša ka dihlahare, mm-  
 eleng wa xaxwe, le xo fōtla le rumu le xoxāsetša  
 mothe xore tladi mothwana ya seke ya tšena  
 matseng, ka xoriale yaba ba xaka pula, kxath-  
 e tladi xaiti motho e tšya lehodu. Tšona diki-  
 xanthša bana ba tšona, pula ya xona ka ditladi  
 ena ka sephoō, byale xe ena a xovate xore mo-  
 tho a sepele le tšela, o sepele le lefoka, xoba  
 ka tšela xoēla metši, le ditladi tša dinonyana  
 di sepele ka tšona, e ka floxa yare xe efofa  
 ya namēla ka wēna, xe lexadima le xadima  
 a xovate xore motho a ponye, ka xobane tla-  
 di mothwana e thoma xonamēla motho ka  
 maotang. Mowe tladi e tšyaxo xona dingaka dik-  
 kimela xo nkhša moroto ya tladi ba yo fetola di-  
 hlare tša tladi, ke moka mong wa felo fawe  
 o tšibiša kxoši, ke moka kxoši yo foka ka mphokō,  
 motsibii o nkhša pudu ke ya mphokō. Sejako.  
 ke matšapana a byale ka matšapana matšakabye  
 xe koena sejako sa matšika a matšolo, motho  
 seya xobatsā, byale se se saduma ditšhabeng  
 kxoši ya leka ka maatla, xo tšibela, ka xobane  
 a hlōka xo setibēla, se tšilo tšyā dibyalo ma-  
 šemong a batho, byale xo sēla tšala ya se-  
 jakō xo thata, ka xore matšoi bana le dihlahare

754

7

K34/82

tšua sōna. Dikxoxo se abolaya tšua hwela r-  
uni, le mamila se a ploša. Metsi a sōna a  
konya, sehlane sa xotibela ba tōpa sōna ke-  
moka ba sefetola ka dihlane tšē dingwē, se-  
fakō ke seswanthōō sa dinanedi.

Kapoko. Ke pula ya marepa, o fumana m-  
we e welepo xōna dihlane le mabyane le mafrik-  
a ele a masēhla, ake šwen, dihlane le ma-  
byane dikwa bohloho xo fihlēla diekwa, motho  
yēna le leoto a xate. Ke pula ya xokxoxan-  
ya selemo le marepa.

Phefō (borwā). E thutha marepa, xa ele se  
lemo ba itibela xone ya seke ya dira dibyatō  
tšua batho katre. Phefō e tšwa meleteng ya  
dithōōi, ke moya ya badimu, byale selom-  
o se sengwē se se sengwē ba tswanetšē  
xo thiba difate, xone moya wa xo tšwa na-  
xeng e ngwē wa seke wa tšena naxeng.

Malalatladi. O byale ka hlōxō ya sētolo, o  
empa ōna ka tšē e ngwē ke o mohubedu o  
kane ke ie tsoka. O bōnala le bana la lehl-  
abula, le xōna ka tšātī la pula, wa bōna o b-  
ōnala o tibela pula xone e seke ya na. Mo-  
lalatladi xa o tšeme xōdimu o tšema fase, ke  
selō se se diraro ke batho ba xotibela pula.

K34/82

8

Ba o rêtenganya ka xone molalatladi o moxolo  
maphetse wa letswalô. Molalatladi ke kxoi ya  
 Banareng ba xa letswalô, byale kxoi e xe e sa  
 nate e be e no phetla ngwana ka molalatladi pu-  
 la ya seke yana, byale ke xe a ethêta ka xone  
 ke yêna molalatladi o moxolo maphetse, banapa  
 bape ke molalatladi. Se olole sena ke xe xohlo-  
 xô ya sôna e swana le molalatladi, se dula  
 xodimu xa dihlare, xe o se bôna o tla bôna  
 se bintšha hlôxô, xe o ka se bôna se sehlare-  
 ng sa kxamfai le xae xaxato, o se bolae, ka bak-  
 a la xone ditladi dijakana nako kudu.

Kxwedi, ke tšadi, enpa ka lebaka le lengwê  
 o kwa bere, ke monna, ba bolela lebaka la mo eb-  
 alama. Ke xone xe e balama ka tšatši le lengwê  
 e xe e balama e a sekama, ka moxwa o we  
 ke mosadi, kabana la xone e falatšitšê ditaba,  
 xe e sa sekama, ke xone ke monna e a ka-  
 retšitšê ditaba, fêla le xe xole byale ke tšadi  
 di e di ô balama ka le tšôxô la senna. Kxwe-  
 di a ena mampi, bare o hlwa one o wa  
 kxale mampi a kxwedi o a bone xae, ka  
 kobane bošeto e a bônala le mo setare e a bôn-  
 ala, mohlantšwe bare o kxwedi e hwile ke mo-  
 hlantšwe o we eile xohakana le monna letšatši.

754

K34/82

9

Ketsatši leile xe lehlaba lepe, keile ka tsoka esale  
 kosasa ka re poroxopoxo ka re kxwedi o setšwe ka-  
 e, ka re, e setšwe sehlake hlake xare xa motso wa  
 maera. Ketsatši kxwedi ka xohlakana xa tsōna  
 didira phifalō ya letšatši, diatloxa tōa ba ditsem-  
 ene ka ntlong le bati letšwaletšwe, ka phifalō  
 ena xa xona se seilayo, empa xohlōla xore ngwa-  
 a o we e tlabana ngwana wa tšala. Phifalō  
 ya ngwedi e hlōla xore ngwana wa yōna yo  
 moxolo o tlahwa, ke xore namedi ekxolo, ele xore  
 xe namedi ekxole e, moile ya kxotloxa ya wa e  
 hlōla xore kxotši e nguē e kxolo e tlahwa.  
 Dits tšena diailelwa, sefakō, xe seka na bale-  
 tōa phalafala xore ma ho yo mongwē le yo mongwē  
 a seke a lema. Pula ya mathōmō ya xona  
 ka sephōō le yōna e ailewa. Phefō le yōna e  
 ailewa, xe mathō a ka nokema ele xore pha-  
 lafala eile ya lla o na le mmolato wa xo-  
 lekana kxomo. Ke xore ba hlōka xoilela e a  
 boeletšā. Kxwedi ke mosadi yo a nato le bana  
 ba bantši kudu, ba we maina a bōna e le-  
 xo dinanedi, fēla ba bantši maina a  
 bōna xa tsibyi, maina a ba we ba tsibya.  
 xo ke bo, Mahlapōlane xoba mathōšarara  
 namedi ya meso. Namedi e ke ekxolo kudu ka

754

K34/82

10

xobane ena le le rupi, le baka la selemo e balama bodikêla tsatsi, kxale kxale e be e lena. nedi ya xo ripaxanya mareta le selemo, bya le ke yona molaudi wa pula, le xe motho a kxona xo neša pula, yaba e so ya balama e wa a ka sene a dira selo. Selemo e swanetše xone xe e balama ka bodikêla tsatsi ya balamêla ka nga ya bokone xona mowe e tšaba molao, ba tla budušā in mabêle a ba sa ketšo ba budušā, pula e tšana ka bongata. Lebaka la mo e balamile ka nga ya bonwa ke diphefō fêla, mowe mahlo a batho a diša mosepelele wa yona, xe ba ka bōna e sepelela nga ya bokone, yo mongwê le yo mongwê o sepelela modimo wa xabō, xone e fihle mowe pula e xetšo xe ena yaba e balamile xona. Lebaka la mareta, e balama ka bohlabo tsatsi, e tšwa matla xosa, ke ka lona lebaka lewe bareto ke mantšwenana nenedi ya meso, mohlang e balamang, ke moke ke mareta, mowe ka reko e a wa, le xe e tšwa e tla kwa phefō e tona xaxolo, ka lona lebaka lewe dikoma tša bodikana diate- iwa, ba a pēdi ba tšoxa ka yona, xe mo-

754

K34/82

//

ap<sup>e</sup>ledi a ka seke a tsoxa xe e thōma xo tšwa, o tla a peya pōpa, banna (baditi) ba thōma xo moroxa. Modiri wa pōpa wa a fidišwa ka xone o tle kxwale, o swane tše xodira byala a no fa kxōi, ka kobane ngwana wa xaxwe tšatši lewe a ja dijō o llē dijō tša kxōi.

Selemela. Ke dinanedi tše dinyana tša xo sepele dikxobakane, xe o dilebella dianyaba nyā<sup>ba</sup>, o kane ke xe matho a ponya ponyētša. Ba<sup>1</sup> dirēta ka xone selemela ke tšwa bokwēna, ke tšwa le mabala xa maphuti a mafala, xa matatika a ditšipi, selemela ke hlatlametše ~~kxōa~~ kxōa mašero nkorie, ke xe sešetšē seya bodikēla tšatši byale kxōa bašero ešale ka bohlabā tšatši. Kxōa-mašero. Ke nanedi e kxolo ya ka tšetšō xa bokone, ke nanedi ya meso, le mošeta-ye xe matho a dutšē moriting<sup>e</sup> ya bōnala: Mahlapholane ke nanedi e ngwē<sup>e</sup> ya tšē dikxolo e sepele mowe xa sepele le tšatši; fēla ešale ka mošatō xa tšatši le a dikēla, yōna ya šala e dikēla ka mabānyana. E dikedišā ke batho ba xo etišā, ba xorōbala le dikxoxo xa ba<sup>e</sup> lodikedišū.

754

K34/82

12

Matankala. Ke dinanedi tšê dikxolo, dibala-  
 ma bohlabu tšatši tša sepelela tšekô ya lebo-  
 oya, ka le bana le lengwê di sepelela tšekô ya  
 borwa xe meso e nka tša xoma tša sepele-  
 ela leboya. Xona le dinanedi tšê dingwê tšê  
 byale ka selemêla ka bonyanyane, empa  
 tšona di salana moratš, ka sehlopha se se-  
 ntši, xo tloxa bohlabu tšatši xo fihla bodikêla  
 tšatši. Dinanedi tšona ke molalatladi, ba  
 dišopela ka xone, molalatladi fetoxa, a a a, ba  
xolo ba fetoxa, a a a, byale byale ba bala maim-  
a a dikxoši. Ka xonalo mowe ke xone di sepe-  
 lela leboya, fêla didikêla bodikêla tšatši, ka  
 le bana le lengwê wa phekatana, wa kxao-  
 xanya bohlabu tšatši le bodikêla tšatši, o tšw-  
 a o le leboya wa ya borwa, empa le xaxole  
 byale o dikêla bodikêla tšatši, ka le bana  
 la mo meso e nka wa fetoxa wa dikê-  
 la mowe o swanetsê xo dikêla xona.  
Dithate. Ke dinanedi tšê dikxolo tša ka  
 tšekô xa leboya, dinne, byale ba dibitša  
 xone ke dithate ka bana la xone didinile  
 sefapano, byale ka xe ngwana ba mopa-  
 tla misitšê mothateng. Le xe ngwedli o  
 se xona tšona dia bonêketša wa bina tšela.

754

K34/82

13

Dinaneedi tše dintši le tše dinyana ke ditšōlo,  
 ke maina a tšōna. Tšōna ba dibolelela  
 kudu ka ditšhailo, bare, thaisi ka aneta  
 ditšhōlō tšaka tša tsoxa dise tšōna, ke mok-  
 a bare keng, phetolo ke xore dinaneedi. Byale  
 dinaneedi tše kamoka mmakwe tšōna ke  
 kxwedi, papatwe tšōna ke letšatši. Kxwedi  
 ke setō sē ka tšatši le lengwē, e tloxa xo ya  
 ya tšōfing, wa kwa bare kxwedi e hwile,  
 ka morapo xa matšatši mahleano ya bala-  
 ma, fēla letšatši la mathomo xe e balama  
 e bōna ke ditšhwēne, ke xore basadi, ba  
 bōna kxwedi, ka lōna le baka lewe mo-  
 nna xa batamele mosadi ka xore madi  
 a mosadi a ka xobatša monna (xokutša).  
 Byale ka moraxo e bōna ke batho, o seke  
 wane e le wēna monna wane ke bōne  
 kxwedi, e ke kxwedi e balamile, xe okane  
 xe letšatši le diketše wa isa mahlo a  
 xaxo bodikēla tša, o ke kxwedi mankalaka-  
 leng, mowe, yo mongwē le yo mongwē o  
 tša isa mahlo xadinyi. Byale ba lebele  
 xore e balamile byang, xe ekane xe e  
 balama ya sekama e falatšitše ditaba, melato  
 ya xona e ka seke ya fēla, ke mosadi wa

754

K34/82

14

lekufa, xē<sup>e</sup> kare e balama ya a ka retōa, a wa mo-  
 we ba e/leboxa, ke ba kxenklo le ba kxalabye, ba we  
 ba sahlweng ba duma dilō tšā lefase. [Kona  
 le dinanedi tšē dingwē di fēla di kxotloxa di wa,  
 dinanedi tšena, xe o dibōna dile xōdimu o bōna  
 e le dilō tšē dinyana, fēla xe di wa le fase o kw-  
 a le duma, ka lōna le baka le we, mowe motho a  
 fumang e we xōna, o e ngata ka bongata,  
 ba yo dira dihlane, sehlae sa yōna bare ke  
 setimō sa makwala kxole, ba kxauri ba  
 tloloma. Dilō tšena dinanedi di byale ka ma-  
 kabye xoba sefoko, xo bonthā xala xa batse xone  
 ke se tšwanthō sa tšōna, ka xone mowe xona-  
 xo le maakabye o fumana are tšwalalala,  
 e bile ka ōna ba fōkla dihlane, kudu a no-  
 ka tšē dikxolo, ke mona ba abeya matheko a  
 matse kxole le lexova la matse, ba dira a  
 le ~~matse~~ mane, le lengwē bohlabatsatši le  
 lengwē ka tšeko xa bomwa, le lengwē ka  
 bo dinēla tšatši, le ka bokone, Byale ka kori-  
 alo bare ka x ke menqwakō ya le xōdimu.  
 Byale xe matse o moxolo (nanedi e kxolo) e ka  
 kxotloxa ya wa fase, ke xone e šupa xone kx-  
 oši e kxolo e tla hwa. [Dilō tšā hlaxō tšē  
 dineto mona xōdimu xa lefase ke tšena,

754

K34/82

15<sup>thopo</sup>

lewatile, dinoka, meedi, dihuduhudu, medidiba, dihiare, mafaka, dithaba, mebotu, diotō le mabyane.

Lewatile ke naha ke xone noua ekholokholo kudu kudu, ena le meti a xotōka, lena le dip-hōfālō tše dintši tša mefuta-futa. Meti a lona a toka, ebile ke sehlae, le dikxaxara tša meti (matuma xoba ka lewatile) ditšwa xōna, moaho ya a hileyo a ya lewatile a boya le meti le matuma, o sepela a šabišetša dingaka. Letuma le lexolo dikxoxo tše hlano, matumanya ana dikxoxo tše pedi le tsōwana. Meti ka thohō ya matšoko ya tlala ke masome a mabedi a dikxoxo. Ditō tšena diingodilweko kowa xōdimu na moka didirile ke huwane. Dinoka, mowe dithōmato xōna xōēla xona le mamohēbe, dithoma xōēla dithabeng, mowe xonato le mēu (matši), kamo xane xa meti xophela dipolometsane, makapa-khēere, dikxwēkxwē, dinana, dithalabōdiba, mapilwane, dikxoka, dikwēna, dikubu le dihlapi. Dipolometsane, ke nōxa e e swana xo le hōpane, ena le mosela wa lexaxa, hlōxō ya yōna ke phaphati, mokxopa wa yōna ba dira

754

K34/82

16

mathatata, a xotiya xe babina matōpō. Matlapa-  
Kxēnere, ke selō sese ngwē sa xo sepelela le hla-  
koring, lena le mēnō a mane a maxolo, a dula  
ka meleteng xa na ka mo pokeng.

Dikwēna, diphela dinakeng tšie dikxolo tšie byale  
ka Maakhutšuni le Tepele. E hloyane le bakho le  
dimpya, fēla motho wa bona e mopwara e tšw.  
a ka ntlong. Batsūmi bahe, o ka nobōna dimpya  
dixakisā phōōfōlō ya fihla ya tšena bodibeng,  
empa xore mpya e tšene ke moka e a e tšeyā,  
e šita ba foša mafina ka xare xa metri, ba  
dirile le šata. Ke mokho a ka bolaya kwena o  
swanetsē xobeta mošate, ba mošate ba hlabe m-  
okhoši, wa xore mokho ya mongwē le yomongwē  
a themele bana ba xaxwe, ka xobane xe a saha a  
diva byale bana batla xhōla. Byale bōna ba yo-  
tšwiyā kwena, maxōdu wa yōna xo pula kxoši.  
Ena le dihlare tšā xore xe mokho a xofa sehla-  
re sa xopolaya mokho a hlatšē, le xohlatšišō di-  
lešō, ke senō le mala a yōna.

Dikxwēkxwē. Wāne o e tšwa o sepele bo-  
šeto o tšela letšibutō wa kwa dišalle, napa  
o xome, beng ba letšibutō ba xōna (baloi). Kudu  
Kudu dilla lebaka la selimō le xe pula e ka-  
na, o kwa diletsā mefulukwane mathekō

754

K34/82

17

Katoka a noka, wa kwa noka katoka xone kxe  
 wē-kxwēe. Sena le tpa tōe dikholo, ke se ser-  
 ela se a phamisa. Dinana, ke ngwanabō  
 dikxwēkxwē, empa sōna ke kikiṭaana na  
 maatla. Opa le takho, marabe ope senana  
 o ka metsā, ke xone ke nāka e na se swara tya  
 ke ke a metsā o tla kwa sella sepe tsuni, se  
 kokotoka, ke tona ya tita xo metsā, e tla kwa  
 nasō xo fihlēla e!apa e se tloxele.

Dithala-budiba, ke dilwana tōe dingwē tōe  
 dinyana, o dibōna kudu dihaloka xōdimu xa  
 budiba, empa ke dila tōe dimakatsāo ke pula  
 e kana, metri a marakwa a ēma ditsele  
 o tla fumana dilexāna, a reke ka xone ba-  
 se thala-budiba e wele tlapeng sekxwēkxwē  
 a se+a, byale xo bonthōatala xa bats'e xone  
 ke dila tōe ditšwato le pula.

Mapilwane. Ke selwana se sengwē se phe-  
 lato metsing a marata, byale ke motšo a  
 ka haloka metsing a marabale dia marinye-  
 tša ke tona a ba le ntho e byale ka setlapē-  
 la, setlapela se tšwa motšo ke a pinyetš-  
 tōe ke motšo. Dinkoka ke dinoka tša ka me-  
 tsing. Ke ba nyaka xo eboaya ba ebeletša  
 ka ~~koka~~ sekxwēkxwē, ba tšwara sekxwē-

754

K34/82

18

Kxwê ba sehlômêla selibong, ke moka bare  
 belê-bele kxona n̄la o tšee belê-bele n̄la o tšee  
sekwêkxwê, ke moka o tla bōna e nyatêla, ya  
 metsi sekwêkxwê ke moka ba e bolatile. Sekxa-  
 ta la yōna le e thella, byale ba tšeya boreledi  
 bya yōna ba fetola dihlang tš'a n̄wa.

Dihlapi le tšōna ke dinokana, ba di swara  
 ka dilōbō, banna ba ba tšibato ba le bonwe ba  
 diya, xe batho ba makala ke moka ba batha-  
 lošetsa xone di alewa le matōro - a mahubedi  
 ba ja. Dikubu. Ke phōfōlō e kxolo, e n̄pa  
 e phela ka xane xa metsi, di byale ka dikolo-  
 be, tšōna dina le mokxopa wa sekatlepa, ba  
 dira dithšelane ka tšōna, kxale mabumi (di-  
 thšōzi tš'e dihūbedu) e be ba tšiya batho ka tšō-  
 na bare ke kaatre. Ke dilō tš'e dimile ke  
 noka, metsi a xēzi a monate kudu, a tšiya  
 marata xōna xa o e n̄wa okwa eka mēnō  
 a tla thoketa. Meedi ke maēla ka pula  
 xe e khula le yēna ke moka a e ka ēla.  
Dihuduhudu (methōpō) ke metsi a thabō  
 xēlaxo xodimu, metsi a mabatse a xohloka  
 thsila. Didira dindkeng le mehlakeng.  
Didiba, didira dihlakaseng, tšena ke di-  
 diba tš'a kxauzi le mathe wa xēu:

754

K34/82

19

Sediba sa mamoritane, sediba sa papela,  
sediba sa xa moyene, sediba sa xa Mohlabe,  
sediba sa xa Mahlakwana.

Sediba sa xa Papela. Sediba sena seile  
sa fumana ke Rapopela, fêla batho k.  
amona e be ba sebôna xore se xôna, byale  
ka xore e be xobifile, ba zhoaba xo zhethe, +  
Rapotela a zhethe, a ba a se axela, a  
tloša marata, sa tšiba metsi; a mabotse  
ke mofa batho ba ba dilato le kxwareng le  
mabotana ba akxa xôna metsi, ke sôna  
sediba sa pele. Ke sediba sa Rapopela  
molla-tshakwe ba daya batla ka xoinam-  
êla, nna xa ke xethwe ke bodipêrô ke têta  
ke bo mamosela mosenngwane. Bo mam-  
sela mosenngwane ke basadi, o ba kxutšii  
tšé xoxa metsi mongwana.

Sediba sa mamunitane. Ke sôna ke  
sediba sa kxale, ke sediba sa xa Makôkô-  
rôpô, moxôona xo xa baxa Mohlabe, baxa  
M'onei, le baxa sekxata, sena ke ka ka-  
retša batho, e be se bifisitšê ke lethakô, leng-  
wapa-inkwe le marôkôti, Makôkôrôpô a  
dina ka matla xore a sethethe. Byale se-  
diba sena sa mamunitane seile sa

754

K 34/82

20

xoboša ke mosadi yo mongwê wa matswetši, a ya a hlatswetsša mafapoxa a ngwana, yo mongwê a mofumana byale a tšibisa batho xore felô fana re nwa ditšhila, ba hlatswetsša mafapoxa a bana, baleka ka matla xore banyaka xo dia mosadi molato, empa ba kxalabye ba moemella ka xore, e fêla ke le šaedi, byale xe efe mafapoxa a ngwana a šisimiši ke boxoši. Ke xona batho ba tšoxela sediba, ba xa mohlabe ba dia sa bôna, molomong ba tswalla ka le ngwapa nkwê, xe bašadi ba e ya xo kxa metsi, mona a e ya a ba bulêla. Byale didiba tšê dinti tšê ba nodidira xa na byale, sa xa Popela le sôna ba se tšoxe-tšê ka bana la xore ba banyana ba ile ba nyêla masepa.

Dihlane ke ditšê tšê le tšôna dilileyo tšê a tšôla ke Howane, ke dikxabišô tšê lefase, le batho ba tšhwa ke tšôna kudu, malwetšing le xo a dinko.

Diolo. Didira ke matoro, a bopa maku ya ba ditxabana, tšê dingwê o fumana efe mesopalo (botelele xoya xodimus). Byale seolo sena le dinkwa, matoro, bomankêrê le bomampipe, le mašilu, byale dina le kxoši le mohumi.

754

K34/82

21

xadi, ya xhadi bare ke manhlwe. Bomampipe mošomo wa bōna ke xobopa seolo, xoba xo thetha tsela, le matoro a manyana, bo mankêkê ke mašôle, xe motho a ka dula xodimya xoba xo a lebelela loma, madi a ba a towa. Bomampipe dima le dimpana tša ditatampama, dišōma kudu bošero le mosetane, xe dita namela ntlo ya xa-xo diphakisa dišenya, xa dina mênō a xoloma, motho, empa taba ya x makatša byane diatheta, a wa xa xo thethe tšōna xo thetha matoro a manyana, byale tšōna dipelele le tsela ditšama dihlila tsela ka mabu le xofiba ka xodimu xore a sepele ka fase.

Maxoro, a feta bomampipe, ka botelele, le xōna ōna ke a makubelu, bomampipe ke baba sehla. Bošomo wa tšōna ke xthetha mabyane, bomampipe ba ruala ba yo a xa mota. Bomankêkê. Ke ba baso, ba sepele le matoro, le bomampipe, le bōna ba šōma xo thetha empa xa ba sepele ka bantši, bontši bošetše boleta kxōši le mošumadi. Dintwa Masilu, ke dinkhwa, ka a bitša xore ke masilu (ditšela) ka bana la xore ōna a sepele xa xore letsāki le dikêle a fofa, byale ke masilu, ka xore dinkhwa dyafa xe letsafi le

754

K34/82

22

tsware. Masilu ana xe motho a ka ja, ya-  
 ba motho o hloile ke maune, maune ke di-  
 lo tše dingwê tša xo tswana le masilu, em-  
 pa tšona ke tše dingwena kudu, ditšwa ka  
 meleteng, dina le maxoro a manyanyana,  
 byale a fofa byale ka ona masilu. Ke  
 motho a ka ja masilu a ba a mohlale, di-  
 thama tša xaxwe dia kokomoxa, motho wa  
 mohuta o, bare, o bolaya ke maune, o le-  
 dijô tša dinonyana, ka lafô ya byona, ba swa  
 anetšê xo tšeya pitšê, a tšenya molomo wa  
 xaxwe ka xare, a se maune boela pitšê-  
 ng, ke moka motho wa fôla. Masilu a  
 kxone xofofa, a no phaphareta le seolo  
 dinonyana le dikxwêkxwê tša topa diêja  
Dinhlwa, diswana le ona maune ma-  
 lu, empa tšona difafa xe letsatšê le diketšê  
 le tsopi le tšwere. Ke xe oha êpa seolo  
 ka mokxwa o o kxonato o ka seke wa  
 difumana, didula mokxulaxo kxošê le  
 mohumaradi, wa êpa wa nthša kxošê  
 le mohumaradi, ke moka seolo se a hwe.  
 Dinhlwa ke mošô, ba difafa ka mo-  
 kxwa o, ba dia mohupô, ba êpela pitšê  
 xare xa mohupô, byale ba nyatšela diphele

754 754

K34/82

23

ba difekātan̄ya mohupong, bya p̄yela mohupō  
 ka metsi, byale ba bipa ka mahlane, ba di-  
 a lešoba xodimo xa mahlane xare xa mohu-  
 pō, xore xobe le seedi, ka mathetō xobe lesofi,  
 xo a tloxa xwaba elle tšatši la mēō, ke xore tša-  
 tši la mopula e nele, byale yare ka meriti  
 le fisā xwaba le kudumēla e ntši. Ke letš-  
 atši le ya madiketō ya mongwē le yo mongwē  
 o hitimēla xohlōla seolo sa xaxwe, xe a fu-  
 mana sewela, wa rafa. Byale bare  
 xo fihla xae, ba fotohla tše dingwē ba di-  
 ra sepetla, tša lewa le ka mabanyana a  
 we, bontši ba tsoxa ba diapera, ke moka ba  
 dianera tša ōma, ba difotohla ba dithšela  
 ke dipiteng, ke mokhuša, ba fēla ba dintš-  
 ša ba khušā, ba šeba ka tšōna. Ke pula  
 e ka dira modupi yo a rafileng le yo a  
 sa rafa yo ba noswana, ka xore diphatšā  
 dibōla. Ke ba apeile diklaku xoba mahlepa  
 ba tswakēla ka tšōna, kudu tša banna  
 ba ba nato le basadi. Matoto le botanikeke  
 ba a fēpa ka diphepa tša matokō, ke moka  
 ba a xadina, ba šeba ka ōna. Mohumata-  
 di oha lehitōxōnyana e nyana, empa mmele wa  
 yōna ke sešabānaba sa xo tarinyeta.



754

K34/82

25

e bolla ba ya ba šiana xōna ka lebelō  
 Batho ba tšya ke ditšhukane, ba rōka  
 wakwa bare moto wa xa Mohlabe wa  
 hlatsiša, ka nete, batho ba hlatsiša, yo  
 we e sa khoneo xo kitima, a ba a  
 fumana ke ba diti, ba motšya kudu k-  
 a dikxati, yo we ba fumana o e te.  
 ile ke ditšhukane, ba mafeta, re tšilō  
 feta re matšya xa re xōrōka.

Maisō xoba lekila balimi. Ke moto wa  
 le rāiane, xa ba oleme, xe motšo e ka  
 lema wahwa, ke xone baile ba ēpela  
 dipheko tšē dikolo baxoloxolo xe ba fihla  
 mo nateng e. Ba xa Rakwale baile  
 xo fihla mo nateng e, ba eixa matse  
 o moxolo, matse o we ona le banna le  
 bakhalabye. Byale ba ya ba tšetha  
 maisō ba lema, ba ba hlalošetsā, xone  
 moto o we xa ulimwi ulimwi, bya  
 le ba seke bakwa. Byale ka xe din-  
 tswa disahlwe dilefōna ka baka la  
 makxowa, a baka ba ba dira selō.  
 Baile ba e nthā le yōtse le lexolo ku-  
 du, le we leileyo la šita banna xo  
 swala, byale ba dio le xxēētanyel

754

K34/82

26

ka diripa nipa, ba khona ba le rwala  
 ka diphatōa. Xone ba e ba leje, ke mo-  
 ka batho ba hwa kudu, mathe wa pha-  
 tilla, ba thomana mālōi, ba lebala xone  
 ba limile lekilēla, le iōtse le ba hloletse.  
 Ebe ele ba tei ba kōma, esale xotloxa  
 ka lona lebaka lewe mēte o phatla-  
 lato ka lona, ke moka kōma e hwile xa  
 Rerixwale.

Tsokung ke moto wa mafulō a dik-  
 xomo, byale ona le letsohi, basadi baya  
 ba ēpa letsohi xōna.

Moxauding. Le ōna ke moto wa maf-  
 ulō a dikxomo. Basadi baya ba ēpa ma-  
 fsika a na bareto ke mokāudi, ke a xo-  
 hletswe ditswana.

Mollō o ile wa hlalōa ke monna yo-  
 mongwē wa khalekhale bare ke potane,  
 a tšeya phate, yēna mong obe a se, wa  
 salukisa, a fēhlēla xodimu xa kwata,  
 xe a dira byale a bōna xotupa mōi a  
 thoma xo makala, byale, a tloxa, ka mo-  
 swana a tsoxa a ja a boeletōa, a bō-  
 na mōi o tupa xape, a beya phate  
 letsohong, a kwa a eswa, byale a

754\*754

K34/82

27

xoma a dia ka matla, a bona le role  
 lela a xoba a thsekka le eswa, ka mo-  
 ratô xo eswa le phate, byale ka tsatši  
 le lengwê a thoma xodisa taba e, xare  
 xa banna, yare howa mōši o tupa a  
 beya phate ya sethsekka xodimu xa m-  
 ele wa yo mongwê, ke a thoma xotabō-  
 xela xodimu a ekwa xofiša, yola a  
 se a, yola wa xoswa a thoma xokwa-  
 ta, yola are a wa, a seke wa kwata  
 xa ke xolae ke nyaka xo xomita boloi bya  
 xofiša. Awa ditaba tsā fêla, byale  
 monna are, xobala kamona xa lena epe-  
 llang kōpêlō e, lele ka mo o ts'wato o ny-  
 a mollō, yēna are, nkōpelleny ke nye mollō,  
 bala ba letoia ka xare ka mo o ts'wato  
 o nya mollō. Nkōpelleny ke nye mollō, ka  
 mo o ts'wato o nya mollō, byale byale, ke  
 a dira byale a thsekka sethsekka ba  
 bona mōši o tupa, ka moratô ba bona  
 hlase e nneto ke nanedi, ke mona ke  
 mollō, ba tho ba thoma xomakala, a  
 wa ba xotša ba dula kkaufsi le ôna, ka  
 moratô, ke xe bašumiša xo beša dilō ka  
 ôna. Mabana a mo e sale ka moswa-

754

K34/82

28

nyana e a tingwa, batho bašala ba ōra  
 matala, kabaka la xo thšaba melši, xore  
 manaba a ka bōna ka ōna xore kowa  
 xona le batša. Dikōta tša mellō ba  
 diphušeletša molōreng, xore mollō wa seke  
 wa tima. Ka mabanyana ba e xōtšētša  
 kemoka ba fara tša xaja. Mehlare ena  
 ka ba xōtšētše mollō ka yōna, mohlōlōxadi,  
 matiba difate le sētšitō difapila. Basa-  
 di ba xōtša mollō ka apeng, banna ba  
 xōtša kxōrony. Mollō wa basadi. Ba  
 re mo xare xa lapa ba dia sebešol (mohhūp-  
 yane) ba beya mathšētō a maretšere ma-  
 raro, ba xōtša mollō xare xa ōna, mollō wa  
 basadi a o ōre e kabaka la xore mola  
 ba xōtšāyo ba hlatleya qitōa xōdimiša xa  
 ōna, xe ba feditše mēšōmō ya bōna ya  
 dijō, ba tima mollo ka meetši, ke moka  
 ba tšeya dimumula ba dibeya xabo-  
 tše, ba dibolokēla xore batšilō xōtša ka  
 tšōna ka mabanyana, xe ba xōrōta ngw-  
 anenyana le mmatē, ba tšwa ba tše  
 le dingata tša dikxōne, xe ba xōtšitše  
 mollō wa ka mabanyana, xe ba dutšiši  
 ba banyana ba dula ka tiase, ba baxolo

754

K34/82

29

Ka kxakala, fêla kudu ba rākisa ka  
 mo muši o yato ka xōna, ke moka ba o  
 phema, xe muši o no xolatella, wane  
 ke ya ka mo waktla, ke xone o letswe se  
 zloxolo. Mosadi xe a yo tšeya mollō lape-  
 ng le lengwê, o ya a swere sa xaxw.  
 ê se rumula, a fihla a sebeša  
 mollong, ke moka a tšeya se sengwê  
 a zloxa, xe a kaya a sa swara, o  
 swanetše xo nyakela se matš' a xo-  
 xola maxala, empa ditaba tša mala-  
 pa xa diêtelane, ka xobane ba bangwê ba xa-  
 na le xe o kxokxola matš'ale, le xe o swere  
 sa xaxo se rumula, o swanetše xo sed-  
 ulela xo fihlela se rumiša, basadi ba  
 mahuta o we, ke baloi, ba xopola xone  
 ba kaya ba ba tšeya māšene. O ka  
 bōna kudu mohla wa pula, xe ngwana  
 yo mongwê ~~na~~ mmatš' a sešū a  
 zla, xe mosadi yo mongwê a xōtšitše  
 mollō, o swanetše xōša ngwana wa m.  
 osadi yola a sešū a zla ka mušing  
 le xe a okwa muši a lla ana taba  
 nae, xo fihlela mmatš' a etla a mo-  
 tšeya, fêla xe mosadi a bōna mm.

754

K34/82

30

atê, o tla kwa are xongwana boela mo o bolaya ke muli, o tloša lešano, la xone mmatê ngwana o tla re ngwana o be a noxanêla, ele xone o be a matša, le tša xaja o mongatela diatlen, e we taba e dira ke mosadi yo mongwê ke e mongwê. Ngwana a swanela xora-luxiša mollô, xe matšwadi a bôna xone ngwana o ba padiša mollô, o mokxala kudu, a ba a tšeya a moxoma ka ôna le xo matša xone wa thšuba. Ke baroma ngwana xo tšeya setô ka ntlong ele ka mabanyana o swenetiš, xo tšemašša dipône, ka xobane a ya a swere reša thase e kanya ya wa fase a thšuba ntlo, dintlo tše dintši dihlula dišwa ka baka la hlase, kudu kudu yona mehlang e ya sekxowa, ka baka la dikobo.

Mollô wa banna Kxôrong. Banna ba dira sebešo ka xotšema mafika ka th-eko xa sebešo, byale ba xatša mollô xane xa ôna. Dikxone tša Kxôrong xorwalla badiši, modiši yo mongwê le yo mongwê xe a xotšoxa o tšwa a rwele lexone, yo a sa tšweyo a rwele, ba moraka, o dula le

754

K34182

31

basadi ka lapeng. Byale basadi ba tla  
 xo kwêra kudu, le xe ba fêhla dipitša tša  
 bôna, ba tla xo batša xone xe bušwa bo ka  
 kxatša o swanetše xo boêla moratô, ka  
 xobane bozlo xo thšuba le šete xwa sala  
 ka letsee, ka xotšala mowe xa ba nyake  
 mošemanjana, ka baka la xone bašemanja-  
 ana ba thšekša, moadi a kašre e  
 šoma ke moka a patlama a dirêla  
 xo bônêla basadi, ka moswana o tla bôna  
 a etla le letone. Motšô wa kxôrong o xo-  
 tsä ke banna, banna le ba ôra ôna ba  
 dula diponeng ka kxakala, bašemanjana  
 ba dula ka tšare, banna le bašemanja-  
 na le masoxana ba dula kxôrong, ba  
 kwe melaô le ditaba tša xošoma, xo-  
 ba dintwa. [Mošemanjana xe a bolcile  
 nonjana a swanêla xoeja, o swanetše  
 xoeja monna yo mongwê, o tla morôla  
 kôma, xoba molaô onê le šoboro xa la swa-  
 nêla xo ja nonjana, ka baka la xone mo-  
 hleng a boia e kaya ya motšwa ka  
 hlôxong, ke moka wa xakiša wa seke  
 wa e šowara banna ba xotiya kudu.  
 Bašemanjana xa ba dule diponeng, dididi

754

K34/82

32

ka bana la xone mohla a bolla sekaya sa  
 momamela, o dudisa ke banna mohla  
 ba le setiong. Xe banna ba dutši kxōrong  
 xa banyane xone basemanyana ba tlatše  
 le šaka, ba kanna baba ba kaba mpaša,  
 e tiane xe banna ba tloxile, byale bašala  
 ba raloša raloša. Molaō wa mo le bō-  
 na batloxa kxōrong, ba swanetše xo phike-  
 letša diša mološeng, xone motho yo a tso-  
 xaxo pele, a yo xatša mollō a yifumane.  
 Xe basadi batlilo tšeya mollō kxōrong, ba  
 kwatama fare, baloša, kemoka a kko-  
 na a tšeya mollō, o tšeya ke semu-  
 la sakxōrō, wa bobedi a ka sesatla a  
 tšeya, o swanetše xatšeya ka k'wa xa  
 mosadi yole wa xotla a tšeya pele.  
Mollō wa badiši: Ba o xatša sekantšo-  
 eng, ba tšexxa ditšexxa, ona ke mollō  
 wa mašoboro, bare xoxatša ba dula, ba-  
 šemanyana ba banyana ba dula ka tla-  
 se, ba baxolo ka kxakala. Byale mohlantšeng  
 dikxone diya xo fêla ba šala ba ōva m-  
 ašala, batšilo thoma xolwela madulō, xe  
 ba ka roma yo mongwê xo tibêla dikxomo  
 ke moka bašala ba tšiba madulō a xaxwa

754

K34/82

33

xe a boya are, tloxa madulong aka ke mo-  
 ka ore, madulo ke a thšwene, ke xore wa  
 xana, byale le yêna o tla bôna yo a mekiša-  
 xo, wa tsena ka matla ore rôtse la pho-  
o xa le šutellwe xo šutellwa mathoa-  
kwane, ke moka ba thoma xo kxamethu  
 mafellô ke ntwa. le yo mongwê a na le  
 ngwanabô le yola le yêna a na le ngwana-  
 bô, yo mongwê xe a ka tikiša ke moka yo-  
 la le yêna o tla tikiša yola ngwanabo, e  
 we ke ntwa e tpe kabana la xore, yo m-  
 ongwê le yo mongwê a wa ka se a se bôna-  
 xo, ntwa e botse ke ya xo thšedisana la  
 yêna dikxati la ôtlana, le ka seke la xo-  
 batsana ka xobane, ba tlabo ba eme ba  
 le le beletšê, yo arexo wa tsenela ba tla  
 mokxala, xo fihlêla yo mongwê a  
 thšaba, ke moka ba mitsä a boêla moa-  
 xô, a tsena a matija kxati thenne ke  
 matwele a kxomo. le ba tloxa xa ba-  
 timi ka bana la xore ke le batteng le  
 xona battioxa xo setšê maxala, a o ke  
 o a tšiša xodiva kotse, empa le xe oka  
 noswa wa dia kotse, xa xona moldato, ke  
 kotse, fêla le xa xole byale batswadi ba ba-

754

K31/82

34\*

diši ba swanetše xo ndiša maṁondi ka se-  
we ba nako nako.

Mollō wa mphatōng. Keina la ōna bare  
ke se sepe, ba o xāhā ka batelele, byale  
xodula xa bōna ba tsuikela, ba bangwē  
ba dula ka tase, kudu ka tase xo dula  
bana ba balandi, ka kakala xo dula ba di-  
kxōi le ba kxomana le ba bangwē ba xolo  
ba setšaba, ba dula ka xolatelana ka  
boxolo bya dikxōrō tša bōna, xodula kxōi  
ya bōna ka moxō ya a molatelano, byale  
byale, ba o ōna ka kxwele, xa ba dule byale  
ka batho, fēla le keina la bōna xe ba le  
mowe bare, ke bolai, xo ōna ka kxwele ba-  
re hlabi thēdi, ba thšaba xore ba ka oniša  
dithōto (dipōlō) tša bōna tša seke tša  
fōla ka pela. Ke ba eya maldong ba  
no otloxela o le byale, xe o ka thoxa o timi-  
le ke moxa ba tšaya ba tšeya xa māxō bo-  
thōa, ka xobane wa xaxwe xa otimi ka xore  
wa deka metša olala a xobhā antšhō  
bošō. Ke wa bōna ba būndi xe hla-  
xa e ka swa ya dula katse ka xo molatō.  
Ditaba tše dibaletše ke Makxobe lewele  
mphatō Makwa le Tena sekxona matuba.

END OF 754 End 754